

Socijaldemokratska Partija BiH - SDP BiH

Povjerenje (Narod i Pravda – Pomak)

Naša stranka (NS)

Hrvatska Demokratska Zajednica - HDZ BiH – HNS

HDZ 1990 – HNP

Pokret demokratske akcije (PDA)

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**PARLAMENT FEDERACIJE**  
SARAJEVO

Sarajevo, 10.11.2023. godine

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH  
n/r predsjedavajuće Mirjane Marinković - Lepić

Prilazno:		10-11-2023	
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01-	02-	2691	23

Stručna služba Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH  
n/r sekretara Ivana Miličevića

**Predmet: Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Predstavničkoga doma Parlamenta Federacije BiH - skraćeni postupak**

U skladu sa članovima 147., 163., 172., 179. i 206. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/07, 02/08 i 26/20), kao ovlaštteni predlagači, dostavljamo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Predstavničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

U skladu s članom 206. Poslovnika nije potrebno da se ovaj akt razmatra u formi nacрта.

U skladu s članom 253. Poslovnika Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Predstavničkoga doma Parlamenta Federacije BiH dostavlja se na službenim jezicima bosanskom, hrvatskom i srpskom i službenim pismima – latinicom i ćirilicom.

Socijaldemokratska Partija BiH - SDP BiH

Povjerenje (Narod i Pravda - Pomak)

Naša stranka (NS)

Hrvatska Demokratska Zajednica - HDZ BiH - HNS

HDZ 1990 – HNP

Pokret demokratske akcije (PDA)

YAKAWATI  
KARAS

110-11-2023	Prithvi	110-11-2023	Prithvi
110-11-2023	Prithvi	110-11-2023	Prithvi
110-11-2023	Prithvi	110-11-2023	Prithvi
110-11-2023	Prithvi	110-11-2023	Prithvi

**ODLUKA O  
IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA PREDSTAVNIČKOG  
DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

**Sarajevo, novembar 2023. godine**